

MAIKARABELO A BAŠWA BA AFRIKA BORWA

Tekatekano

Tshwara motho mongwe le mongwe sentle le ka go lekalekana. O se ka wa kgetholola.



Seriti sa botho

Tlotla mongwe le mongwe. Nna bonolo le pelonomi.



Botshelo

Botshelo jotthe bo bothokwa. Tlotla botshelo bongwe le bongwe.



Lelapa

Tlotla batsadi ba gago. Nna bonolo le boikanyego mo lelapeng la gago.



Thuto

Tsena sekolo, o ithute mme o bereke ka natla. Obamela melao ya sekolo.



Mmereko

Thusa lelapa la gago ka mmereko kwa gaeno. Bana ba se ka ba patelediwa go batla mmereko.



Kgololosego le pabalesego

O se ka wa gobatsa, wa dipisa kgotsa wa tshosetsa ba bangwe, gape o se ka wa letla ba bangwe go dira jalo. Rarabolola tlhokakutlwisanon ka mokgwa wa kagiso.



Dithoto

Tlotla dithoto tsa batho ba bangwe. O se ka wa senya dithoto e bile o se ka wa utswa.



Bodumedi. Tumelo le dikakanyo

Tlotla ditumelo le dikakanyo tsa batho ba bangwe.



Tshireletsego

Tlhokomela lefatshe. O se ka wa senya metsi le motlakase. Tlhokomela diphologolo le dijwalo. Tshola legae le tikologo ya gago di le phepa e bile di babalesegile.



Boagi

Nna Moafrikaborwa yo o siameng e bile a le boikanyego. Obamela melao, mme o netefase gore batho ba bangwe ba dira jalo le bona.



Kgololosego ya puo


O se ka wa gasagasa maaka le lethoo. Netefatsa gore batho ba bangwe ga ba rogakiwe e bile ga ba utlwisiwe bothoko.



ISBN 978-1-4315-0055-0



9 781431 500550



SETSWANA HOME LANGUAGE
GRADE 1 – BOOK 2
TERMS 3 & 4
ISBN 978-1-4315-0055-0
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.
9th Edition

Workbooks available in this series:


- Grade R (in all official Languages);
- Literacy/Home Language Grades 1 to 6 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 4 to 9 (in Afrikaans and English);
- Life Skills Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages); and
- Grades 1 to 6 English First Additional Language.

ISBN 978-1-4315-0055-0

PUOGAE YA SETSWANA – Mophato | Buka 2



basic education
Department:
Basic Education
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA



Leina:

Tlelase:



**PUOGAE YA
SETSWANA**

Buka 2
Kgweditlharo
3 & 4



Tsamaiso ya puiso



Mme Angie Motsheka,
Tonakgolo ya Thutotheo



Rre Enver Surty,
Motlatsatonakgolo ya
Thutotheo

Dibukatiro tse di kwaletswe barutwana ba Afrika Borwa ka fa tlase ga boeteledipele jwa ga Tonakgolo ya Lefapha la Thutotheo. Mme Angie Motshekga le Motlatsatonakgolo ya Lefapha la Thutotheo. Rre Enver Surty.

Dibukatiro tsa Rainbow ke karolo ya maiteko a mangwe a Lefapha la Thutotheo a a ikaeletsweng go tokafatsa bokgoni jwa barutwana kgotsa baithuti ba Afrika Borwa mo mephatong e merataro ya ntlha. Jaaka e le sengwe sa dilo tse di kwa godimo mo Lenaneotirong la Mmuso, porojeke e e etleediwa ke Letlotlo la Semmuso. Se se kgontshitse Lefapha go kwala dibukatiro tse ka dipuo tsotlhe tsa semmuso. mme ga di duelelwé.

Re solo fela gore dibukatiro tse di tlaa tswela barutabana mosola mo go ruteng ga bona ga letsatsi le letsatsi, le mo go netefatseng gore barutwana ba digela kharikhulamo ya bona. Re netefaditse gore re kaela morutabana sentle mo tirong nngwe le nngwe ka go tsenyeletsa mesupatsela go bontsha gore ke eng se morutwana a tshwanetseng go se dira.

Re solo fela gore bona ba tlaa itumelela go dira mo bukeng e fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana, o tlaa abelana le bona boitumelo jwa bona.

Re go eleletsa katlego e kgolo mo tirisong ya dibukatiro tse, wena le barutwana ba gago.


Pele ga puiso



- Akanya ka ga se o setseng o se itse ka ga setlhogo.
- Akanya ka ga mokwadi le letlha la phasalatso.
- Buisa ditemana tsa ntlha le tsa bofelo tsa karolo.
- Leka go bolelela pele gore sekwalwa se tlaa bua ka ga eng.



Puiso




- Fa o ntse o buisa, kgaotsa kgabetsakgabetsa go netefatsa gore o a tlhaloganya.
- Bapisa dipolelelopele tsa gago le se o se buisitseng.
- Fa o sa itse bokao jwa mafoko dirisa thanodi.
- Fa o sa tlhaloganye karolo, e buise gape ka iketlo. E buisetse kwa godimo.



Morago ga puiso




- Leka go gakologelwa tshedimosetso e e rileng.
- Dira mmepe wa tlhaloganyo wa dikakanyokgolo.
- Kwala tshosobanyo go go thusa go gakologelwa dikakanyokgolo.
- Dirisa dikakanyo go tswa mo go se o se buisitseng mo go se o se kwalang.





Mophato

I



P u o g a e


ya SETSWANA



SETSWANA

Buka

2



Thitokgang 5: Se re se ratang

66 Diotlwana	2
Go bua ka ga setshwantsho. Go buisa dipolelo tse dikhutshwane. Tiriso ya mafoko: Medumo ya ditumanosi. Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo. Go kwala: Ikatise go kwala A. Go kwala: Kopolola polelo.	
66 Dikatse le dintšwa	4
Tlatsa ditumanosi tse di nepagetseng gore lefoko le nyalane le setshwantsho. Medumopuo: batla mme o sekeletse ditumanosi. Dirisa telano ya alefabeto go kopanya maronthorontho. Go kwala: Ikatise go kwala leina la gago.	
67 O ka re ke ka bo ke na le tlhapi	6
Go bua ka ga setshwantsho. Go buisa dipolelo tse dikhutshwane. Tiriso ya mafoko: Medumo ya ?????????? Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo. Go kwala: Ikatise go kwala B. Go kwala: Kopolola polelo.	
68 Diotlwana le diphologolo tse dingwe	8
Thala setshwantsho sa seotlwana mme o tlote le tsala. Medumopuo: batla mme o sekeletse medumo ya th, ph, tl, ts. Tirwana ya Boithabiso: sega diphologolo tsa polasa mme o di kgomaretse mo setshwantshong sa polasa.	
69 Boithabiso mo letsatsing	10
Go bua ka ga setshwantsho. Go buisa dipolelo tse dikhutshwane. Tiriso ya mafoko: Medumo ya ditumanosi. Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo. Go kwala: Ikatise go kwala C. Go kwala: Kopolola polelo.	

Thitokgang 6: Go etela mafelo

81 Moletlo wa letsatsi la botsalo	36
Go bua ka ga setshwantsho. Go buisa dipolelo tse dikhutshwane. Tiriso ya mafoko: Medumo ya pl, bl, cl, sl Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo. Go kwala: Ikatise go kwala H. Go kwala: Kopolola polelo. Go kwala: Tlatsa leina, dingwaga le letsatsi la botsalo.	
82 Letsatsi la botsalo le le itumedisang	38
Tlatsa dithlaka tse di nepagetseng mo lefokong mme morago o golaganye lefoko le setshwantsho. Medumopuo: Batla mme o sekeletse medumo ya sl, pl, bl, fl Tirwana ya Boithabiso: Gatisa maina a dikgwedi mo khaletareng. Tlatsa maatsi a bona a botsalo le malatsi a botsao a ditsala tsa bona.	
83 Ati le Amo ba a latlhega	40
Go bua ka ga setshwantsho. Go buisa dipolelo tse dikhutshwane. Tiriso ya mafoko: Medumo ya cl, st, ing. Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo. Go kwala: Ikatise go kwala I. Go kwala: Kopolola polelo. Buisa malatsi a beke.	
84 Malatsi a beke	42
Bua ka ga letsatsi le le rategang la bona la beke. Thala setshwantsho go bontsha gore ba dira eng mo letsatsing le. Go kwala: Tlatsa malatsi a a nepagetseng a khaletara. Medumopuo: Batla mme o sekeletse medumo ya nt, nd, cl, st, ing Tirwana ya Boithabiso: gatisa mme o batle (tsamaiso ya leithlo).	
85 Re ya kwa serapeng sa diphologolo	44
Go bua ka ga setshwantsho. Go buisa dipolelo tse dikhutshwane. Tiriso ya mafoko: Medumo ya nt, nd, cl, st, ing. Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo. Go kwala: Ikatise go kwala J. Go kwala: Kopolola polelo.	

Kgweditharo 3 – Beke 1-5

75 Kwa lebenkeleng	22
Go bua ka ga setshwantsho. Go buisa dipolelo tse dikhutshwane. Tiriso ya mafoko: Modumo wa ??????. Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo. Go kwala: Ikatise go kwala F. Go kwala: Kopolola polelo.	
76 Se o ka se rekang	24
Tlatsa sh go bopa mafoko a a golaganang le ditshwantsho. Medumopuo: Batla mme o sekeletse modumo wa sh Boithabiso: Kwala lenaneo la dilwana o ikaegile ka setshwantsho.	
77 Go buisa	26
Go bua ka ga setshwantsho. Go buisa dipolelo tse dikhutshwane. Tiriso ya mafoko: Modumo wa ??????. Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo. Go kwala: Ikatise go kwala G. Go kwala: Kopolola polelo.	
78 Ke rata dibuka	28
Telano ya alefabeto Go kwala: araba dipotso ka ga setshwantsho. Tlatsa ditumanosi go feleletsa mafoko a a golaganang le setshwantsho. Boithabiso: Tirwana ya go sala leithlo morago.	
79 Dibera tse tharo	30
Boeletsa medumo ya ditumanosi. Dira buka ya mesego. Khalara setshwantsho sa dibera tse tharo. Batla dilwana tse di ihithileng mo setshwantshong. Buisa kgang ya Dibera tse tharo.	

Kgweditharo 3 – Beke 6-10

ya ka telano ya alefabeto go bona gore phologolo e ke efe.	
91 Re ya ka kgweleng ya dinao	56
Go bua ka ga setshwantsho. Go buisa dipolelo tse dikhutshwane. Tiriso ya mafoko: Medumo ya ditumanosi. Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo. Go kwala: Ikatise go kwala M. Go kwala: Kopolola polelo. Go kwala: Kwala maina a bona mme ba feleletsedipolelo tse pedi.	
92 Motshameko wa me o o rategang	58
Thala setshwantsho sa motshameko o o rategang thata. Go kwala: Kwala dipolelo tse setshwantsho. Go kwala: dirisa mafoko a a balolotsweeng go feleletsedipolelo. Medumopuo: Batla mme o sekeletse medumo ya tl, ll, mm, ph. Tirwana ya Boithabiso: Bona pharologano mo setshwantshong.	
93 Lebenkele la ditshamekisi	60
Go bua ka ga setshwantsho. Go buisa dipolelo tse dikhutshwane. Tiriso ya mafoko: Medumo ya ditumanosi. Golaganya dikarata tsa mafoko le dipolelo. Go kwala: Ikatise go kwala N. Go kwala: Kopolola polelo. Go kwala: Kwala maina a bona, dingwaga le go feleletsedipolelo.	
94 Ditshamekisi tse ke di ratang	62
Dirisa alefabeto go kopanya maronthorontho go bopa setshwantsho Go kwala: Feleletsa dipolelo o dirisa ditshwantsho le mafoko a a balolotsweng jaaka kaedi. Medumopuo: Batla mme o sekeletse medumo ya bl, ll, tr, fr Tirwana ya Boithabiso: Thala dilwana go ya ka diroto kana dimmanki tse di nepagetseng.	
95 Dikolotswana tse tharo	64
Go bua ka ga setshwantsho. Buisa kgang ya Dikolotswana tse tharo.	



Thitokgang 7: Kwa re nnang teng

97	Tleiniki	68
Go bua ka ga setshwantsho. Go buisa kgang ya khathunu. Tiriso ya mafoko: Medumo ya tse, tl, mg, ng. Go kwala: Ikatise go kwala O. Go kwala: Kopolola polelo. Go kwala: Thala setshwantsho ka ga go lwala le go kwala dipolelo di le tharo ka ga setshwantsho.		
98	O fole	70
Gakologelwa tatelano ya ditiragalo ka go rulaganya ditshwantsho ga ya dipalo. Go kwala: Direla mongwe karata ya 'O fole, o fole'. Medumopuo: Buisa dipolelo mme o tlatsa mafoko a a tlogetsweng. Tsenya matshwaopuso mo dipolelong. Golaganya mafoko le ditshwantsho tse di nepagetseng.		
99	Amo le ngaka ya meno	72
Go bua ka ga setshwantsho. Go buisa kgang ya khuthunu. Tiriso ya mafoko: Medumo ya ng, mm, tlh. Go kwala: Ikatise go kwala P. Go kwala: Kopolola polelo. Go kwala: Thala setshwantsho le go kwala dipolelo di le tharo ka ga setshwantsho. Go kwala: thala setshwantsho ka ga ka moo o tshwantsetseng go tlhokomela meno ka teng le go kwala dipolelo di le tharo ka ga sona.		
100	Go itlhokomela	74
Go bua ka ga ditshwantsho. Go kwala: Kwala polelo ka ga ditshwantsho tse pedi fela. Go kwala: Lemoga bontsi. Tirwana ya boithabiso: gatisa mme o batle (tsamaiso ya leitho).		
101	Pabalesego ya tsela	76
Go bua ka ga setshwantsho. Go buisa dipolelo tse dikhutshwane. Tiriso ya mafoko: Medumo ya kg, ts, f, g.		

Go kwala: Ikatise go kwala Q. Go kwala: Kopolola polelo. Go kwala: Thala setshwantsho ka ga go kgabaganya mmila le go se kwalela sethogo.		
102	Pabalesego ya tsela	78
Khalara mabone a pharakan. Feleletsipolelo ka go tlatsa mafoko a a tlogetsweng. Golaganya mafoko le letshwao la tsela le le nepagetseng.		
103	Dipalangwa	80
Go bua ka ga setshwantsho. Go buisa dipolelo tse dikhutshwane. Tiriso ya mafoko: Boeletsedumomo e pataganeng ya th, k. Go kwala: Ikatise go kwala R. Go kwala: Kopolola polelo.		
104	Go ya nala	82
Sega mefuta e e farologaneng ya dipalangwa mme o e kgomaretse mo lefatsheng, mo lewatleng kgotsa kwa loaping.		
105	Molelo	84
Go bua ka ga setshwantsho. Go buisa dipolelo tse dikhutshwane. Tiriso ya mafoko: Medumo ya tse. Go kwala: Ikatise go kwala S. Go kwala: Kopolola polelo. Go kwala: Thala setshwantsho sa molelo mme morago o kwale ka ga setshwantsho.		
106	Molelo	86
Bua ka ga ditshwantsho. Go kwala: Kwala dipolelo ka ga ditshwantsho. Medumopuo: Batla lefoko le le nang le modumo -tse. Gatisa mme o batle. Thusa rasetimamolelo go bona molelo (tsamaiso ya leitho)		

Kgweditharo 4 – Beke 1-4

107	Kwa sekolong	88
Go bua ka ga setshwantsho. Go buisa dipolelo tse dikhutshwane. Tiriso ya mafoko: Medumo ya tse, ile, tse. Go kwala: Ikatise go kwala T. Kwala dipolelo ka ga se ba se dirileng mo letsatsing le le fetileng. Thala setshwantsho go bontsha se ba ratang go se dira kwa sekolong mme morago ba kwale ka ga setshwantsho.		
108	Se re se dirang kwa sekelong	90
Thala setshwantsho sa tsala ya sekolo mme morago o kwale polelo ka ga gagwe. Tlatsa madiri a a tlogetsweng go feleletsipolelo. Golaganya mafoko le ditshwantsho.		
109	Fa sekelo se dula	92
Go bua ka ga ditshwantsho. Go buisa dipolelo tse dikhutshwane. Tiriso ya mafoko: Medumo e felelang ka -ile. Kwala dipolelo ka ga se ba se dirileng mo letsatsing le le fetileng le go sedimosa dipolelo.		
110	Bosigo	94
Opela: Naledi ele. Motshameko wa mafoko wa go boeletsedumomo e pataganeng le ditlhakapedi. Tlatsa mafoko a a tlogetsweng go feleletsipolelo. Tsenya matshwaopuso mo dipolelong.		
111	Bera Poo e palelwa ke go ntsha tlhogo	96
Tlhaola medumo e pataganeng le ditlhakapedi mme o di kopolele mo mabokosong a medumo a a nepagetseng. Dira buka ya mesego yak gang ya Poo bera. Tiriso ya mafoko: Medumo ya sh, th, ch, cl, cr, gr.		
112	Buisa kgang ya Winnie Poo	98

Thitokgang 8: Lefatshe la rona

113	Maemo a bosa	102
Bua ka ga ditshwantsho. Buisa dipudula tsa puo le dipolelo. Tiriso ya mafoko: Dithongwamorago kana megatlana -ng, -ile, -ana Ikatise go kwala V Thala setshwantsho ka ga maemo a bosa mme o kwale sethogo sa setshwantsho.		
114	Maemo a bosa a eme jang?	104
Go kwala: Kwala dipolelo ka ga ditshwantsho. Dirisa matthaodi go feleletsipolelo. Medumopuo: Batla mme o sekeletse medumo ya ng, nk, ph, ts, kh. Tsenya matshwaopuso mo dipolelong. Farologanya magareng ga diaparo tsa maemo a bosa a a farologaneng?		
115	Go na pula ya matlakadibe	106
Bua ka ga setshwantsho. Buisa kgang e khutshwane. Tiriso ya mafoko: Boeletsedumomo ya ts, tl, phe. Kwala dipolelo tse di nang le mafoko a. Ikatise go kwala W. Thala setshwantsho ka ga pula ya matlakadibe le go kwala dipolelo tse tharo ka ga setshwantsho.		
116	Sengwe gape ka ga maemo a bosa	108
Tlatsa maemedi a a nepagetseng go feleletsipolelo. Buisa tshate ya maemo a bosa mme morago o arabe dipotso tse di ikaigeling ka tshate. Tshola tshate ya maemo a bosa ya malatsi a le mathlano.		
117	Bongi le Amo ba jwala merogo	110
Bua ka ga ditshwantsho tsa ditlha. Tshola mafoko go ya ka mabokoso a medumo. Tiriso ya mafoko: medumo ya tsw, jw, kg. Go kwala: Ikatise go kwala tlhaga X Thala setshwantsho ka ga se o se ratang thata o bo o kwala dipolelo ka ga sona.		

118	Go jwala mo tshingwaneng ya rona	112
Speaks about a calendar. Answers questions based on the calendar. Fills in missing words about the seasons. Identifies the season and the animals and plants in a picture.		
119	Kwa serapeng sa diphologolo	114
Bua ka ga setshwantsho. Buisa dileibole le kgang e khutshwane Tiriso ya mafoko: Boeletsedumomo ya ng, gw, tlh, kg Go kwala: Ikatise go kwala thaka Z. Kwala lenaneo la merogo e e mo setshwantshong. Tlhaola maungo le merogo mme o kwale polelo ka ga tse o di ratang.		
120	Diphologolo tse di tlhaga	116
Bua ka ga ditshwantsho. Tlatsa madiri go feleletsipolelo. Tsenya matshwaopuso mo dipolelong. Sega ditshwantsho tsa merogo mme o di kgomaretse mo baatshateng.		
121	Dithla	118
Buisa kga e khutshwane le dileibole. Tiriso ya mafoko: Boeletsedumomo ya kh, th, tlh, ts. Ikatise go kwala Z. Kwala ka ga diphologolo tse di mo setshwantshong.		
122	Malatsi dibeke le dikgwedi	120
Naya maina a dikarolo tse di farologaneng tsa diphologolo tse pedi. Go kwala: Feleletsipolelo tshate ka ga diphologolo. Tlatsa mafoko a a tlogetsweng go feleletsipolelo. Sala ditelao morago go feleletsipolelo sethala kana setshwantsho.		

Kgweditharo 4 – Beke 5-8

123	Lewatle	122
Bua ka ga setshwantsho. Buisa dileibole le kgang e khutshwane. Tiriso ya mafoko: Medumo ya tsw, tlh, kg. Thala setshwantsho sa phologolo ya lewatle mme o kwale polelo ka ga yona.		
124	Ka fa tlase ga lewatle	124
Golaganya maronthorontho ka tatelano ya alefabeto go feleletsipolelo setshwantsho. Tlatsa maina a dithapi go feleletsipolelo. Tsenya matshwaopuso mo dipolelong. Batla mme o sekeletse medumo ya th, sw, th, ph. Tirwana ya Boithabiso: gatisa mme o batle.		
125	Tlo Babu o a latlhaya	126





A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng


Amo o na le katse.



Jabu o na le papagae.



Bongi o na le ntšwa.



Ati o na le katse le legotlo.



Letlha:



Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko qo tswa mo lebokosong la mafoko.

Mafoko a tlwaelo

peba
le
katse

katse	hoko	Ben
na	loga	tema
peba	joka	mena



Golaganya dikarata tsa mafoko go tswa kwa morago ga buka le mafoko a a mo polelong e.

Katze e na

le peba.



a o




Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



Kopolola polelo.



Katse enale peba.



Tlatsa ka tlhaka e e nepagetseng gore lefoko le tsamaelane le setshwantsho.



katse

ini



etshe



pi



pne

ke


ini



utshe



pi



pne



Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.

a	Katse le peba di rata namá.
e	Ben o tsere pene ya me.
i	Pitse e latswa pitsa.
o	Pitsa e bolelo mme kopi ga e bolelo.
u	Mmu ole o maruru. O a dula.




Letha:



Boithabiso

Sala morago ditlhaka tse. Di khalare. Morago bua gore a phologolo e e ka nna seruiwaratwa kgotsa seotlwana se se siameng.



Tiriso ya mafoko

Ikatise go kwala leina la gago.

Morutabana: Saena


Letlha

5

67 O ka re ke ka bo ke na le tlhapi



Se ke ntšwa.



Sele ke katse.



Ba na le ditsuane.

O ka re ke ka bo ke na le tlhapi.



Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

katse	se	tlhapi
tsuane	sele	tlhapa
tse	seo	tlhola





Letha:



A re bapiseng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a a mo polelong e.

Mafoko a tlwaelo

ke
rata
mo

O

ka

re

ke

ka

bo

ke

na

le

tlhapi.



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng




b b

B B




A re kwaleng

Kopolola polelo.



Se ke ntšwa.



Morutabana: Saena

Letlha



A re direng

Thala setshwantsho sa phologolo e o akanyang gore e tlaa nna seruiwatawa se se siameng. Bolelela tsala ya gago gore ke eng o akanya gore e tlaa nna seruiwaratwa se se siameng.



Tiriso ya mafoko

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.




s	S e ke ntšwa ya me.
ts	Amo o na le katse le hutshe.
mm	Mmu ole o maruru.
kh	Khudu e utlwa modumo.
tl	Ke tlaa reka nama gompieno.
th	Re tlola thata.



Boithabiso

Sega diphologolo tse di mo tsebeng ya 28 mme o di kgomaretse mo setshwantshong se se nepagetseng.





Letha:



Boithabiso

Ke diphologolo dife tse di nnang diotlwana tse di siameng?
Ke diphologolo dife tse di tlhaga? Ke diphologolo dife tse di nnang mo polaseng?



Morutabana: Saena


Letlha

9



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng



Go maruru mo mmung.
Letsatsi le phirima leng?
Ke rata go nna mo letsatsing.
Monna o nna mo mmetsheng.





Letha:



Tiriso ya mafoko

Mafoko a tlwaelo

kwa
lewatle
dula

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



khudu	khiba	khemo
khumo	khona	khiro
khurumela	khemisi	khalara



A re bapiseng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a a mo polelong e.

Go maruru mo
mmung.

Go

maruru

mo

mmung.

Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



C C



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Go maruru mo mmung.



Handwriting practice area for the sentence "Go maruru mo mmung."

Morutabana: Saena

Letlha

II



A re kwaleng

Tlatsa ka tlhaka e e nepagetseng gore lefoko le tsamaelane le setshwantsho. Dirisa nngwe ya ditlhaka tse.


a	e	i	o	u
---	---	---	---	---



k _ t s _



k _ p _ s _



b _ b _



th _ p _




p _ b _



ntšw _



s _ ntlh _ g _



th _ p _



b _ l _



l _ ts _ ts _



p _ n _



j _ k _



l _ t _



š _ t _



p _ ts _



b _ s _



z _ p _



mm _ tsh _



b _ n _



b _ t _



Letha:



A re kwaleng

Jaanong thala mola go golaganya tlhakakgolo le tlhakannye.

a	e	i	o	u
u	o	E	I	A



Boithabiso

Sekeletsa setshwantsho se se sa tsamaelaneng le setlhophpha. Morago o kwale leina la setlhophpha sengwe le sengwe. Dirisa mafoko a go go thusa.

maungo

dijwalo

diaparo

dikatse

dikoloi


	dintšwa	

Morutabana: Saena

Letlha

13

71 A re tshamekeng



Mmu ruri o maruru kwa lewatle.
Ruri re rata go dula mo mmung.
Khudu e utlwa modumo.





Letha:



Tiriso ya mafoko

Mafoko a tlwaelo

re
tlola
thata


Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

maruru	mmetshe	monna
mmu	mmu	nna
dula	mmino	nonne



A re bapiseng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a a mo dipolelong tse.



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng




A re kwaleng

Kopolola polelo.



D D



Ruri re rata go dula mo
mmung.



Morutabana: Saena

Letlha

15

72 Ke rata go tshameka



A re direng

Bapisa mafoko a le ditshwantsho tse di nepagetseng.

taboga

akga

tlola


raga

dula

thuma

ema

hema



Tiriso ya mafoko

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.

tl	Mosimane o tlola lebota.
tl	Ben ke ntšwa e ke e tlollang.
tl	Go tla letsatsi le le bolelo.
tl	Ke batla go tshameka le bona.
tl	Ke tlaa reka nama gompieno.
tl	Tlaya re ye kwa kerekeng.





Letha:



A re bapiseng

Bapisa mafoko a le setshwantsho se se nepagetseng. Morago sekeletsatla tl
mo lefokong lengwe le lengwe.



setlolo

tlola


tlatsa

tlou



Boithabiso

Thusa bana ba go
bona phaka.



Morutabana: Saena

Letha

17

73 Re rata go taboga



Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



Re rata go tlola.

Amo le Ati ba tlola **thata**.

Ntšwa ya me, Ben, e **thuma** thata.

Thiba Ben! Thiba!





Letha:

Mafoko a tlwaelo



Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

reka
tlaa
o

thata	thusa	thipa
thuma	thiba	thaba
thula	thini	tholo



A re bapiseng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a a mo polelong e.

Re tlola thata.

Ben o a thiba.

Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



e e

E E



A re kwaleng

Kopolola polelo.




Re tlola thata. Thiba Ben.



Boithabiso

Bua le tsala ya gago ka ga ditshwantsho tse pedi tse. Go diragala eng?



Morutabana: Saena


Letlha

19



Are bueng

Bua ka ga setshwantsho. O bona eng?



Tiriso ya mafoko

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.

ng	Ke ma ng yole?
ng	Ke Ati a tlang la bobedi.
ng	Ben o boifa lengau.
ng	Emang ka dinao.
ng	Ngaparela motsadi wa gago.
ng	O supediwa se mo sekaong.






Letha:




A re bueng

Jaanong bua le tsala ya gago ka ga ditshwantsho tse
pedi tse. Go diragala eng?





Boithabiso

Feleletsa mafoko a gore a tsamaelane le setshwantsho. Dirisa **ng**
kgotsa **kh**. Re go diretse ya ntlha.



ema ng
rema _____
le _____ au
_____ udu
se _____ i
_____ e _____ e



Morutabana: Saena

Letha

21

75 Kwa lebenkeleng



O kwa lebenkeleng.
O ya go reka eng?
O tlaa reka ditshipisi, **tšisi**, nama le mašwi.





Letha:




Mafoko a tlwaelo

ke
akanya
gore

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

tšisi	tšipisi	watšhe
tšupu	tšelemela	tšepisi
tshona	tšouka	thitšhere



A re bapiseng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a a mo polelong e.

O

kwa

lebenkeleng.



f f

Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



F F



A re kwaleng

Kopolola polelo.



O kwa lebenkeleng.


Morutabana: Saena

Letlha

23



Are direng



Tlatsa ka š mo tshimologong ya lefoko lengwe le lengwe.
Morago o bapise mafoko le ditshwantsho tse di nepagetseng.

š olo


aka

emi

opo

se abo

iti



Tiriso ya mafoko

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.

š	O rata se šabo sa nama.
š	O robetse mo godimo ga šiti.
š	O kwa šopong.
š	O bona šaka.
š	Mmaagwe o apere šolo.
š	Rre o tlhatswa koloi ka šemi.



Letha:



Boithabiso

Lebelela setshwantsho, morago o kwale lenaneo la
dilo tsotlhe tse a di rekileng kwa šopong.



Morutabana: Saena

Letha

25



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?

Buka e e
siame thata.Nnyaya, Ben. Ema, ntšwa
ke wena o a tshwenya!

A re buiseng

**Ba buisa buka e kima.****Morago Ben a ba tlolela.****Bona, Ben ke ntšwa e e itumedisang.**



Letha:



Tiriso ya mafoko

Mafoko a tlwaelo

wena
buka
bona

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

ba	bala	bale
buisa	bona	besa
buka	bina	betsa



A re bapiseng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a a mo polelong e.

Ba buisa buka

e kima.



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng

g g

G G



A re kwaleng

Kopolola polelo.




Babuisa buka e kima.

78 Ke rata dibuka



A re direng

Tlatsa mafoko a a se yong mo dibukeng tse.



A re kwaleng

Tlatsa ditlhaka go bontsha gore:


Ke dibuka dife tse dikima?

Ke dibuka dife tse ditshesane?

Bala gore ke dibuka di le kae tse di mo mabokosong.

khibidu	
serolwana	
pinki	

botala	
boluu	
phepole	






Letha:



A re kwaleng

Feleletsa mafoko gore a tsamaelane le setshwantsho. Dirisa nngwe ya ditlhaka tse.


a e i o u



Boithabiso

Thusa bana go
batla balunu e
e tshwanang le
dihempe tsa bona.

p(i)ts(a)
p _ ts _
b _ k _
kg _ ts _ n
b _ l _
b _ n _
ngw _ n _
ngw _ d _



Morutabana: Saena






Letha

29



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko a mme morago o thusue Mmamoritshana
(Goldilocks) le Beranyana go a tlhaola go ya ka mabokoso
a medumo ya ntlha e e nepagetseng.



ila

ele

efe

upa

uta

ota

ina

ama

aga

ora

opa

ala

utlwa

epe

itsa

ura


a

e

i



o

u




MENA FA

SEGA FA



SETIPOLA FA

MENA FA



Dibuka tse di buisiwang:

Sala ditaelo morago mme o bope
buka e ya tse-di-segeletsweng.
Tsamaya ka yona kwa gae mme
o e buisetse ditsala tsa gago le
masika a gago.






4

13

O intshwarele, ke
jele dijo ts gago.

O tsala ya me
ya botlhokwa.



Ngwana wa Bera o itumetse.
O na le tsala e ntshwa.

16



Dibera tse tharo



1




Mmamoritshana o a tsoga.
O tshogile.

14



Bogobe bo bolelo thata.

3



Bogobe jo bo siame
thata.

Dibera tse tharo di apaya
bogobe.

2



Mme e bile
ke yole.

15

Ke mang yo a ntseng a
robala mo bolaong ba me?



Ke eletsa o ka
re ke ka bo ke
na le tsala.



Ngwana wa Bera ga a
na ditsala dipe.


12

5

Bolao bole bo
popota thata.

Bolao bo bo
siame fela.

Bolao boo bo
boleta thata.



O ya go robala.

8


9



Ke tshwerwe ke tlala
thata. Ke nkgelela dijo
tse di monate.



Ke mang yo a ntseng
a ja bogobe ba me?



Ke mang yo a
ntseng a ja bogobe
ba me? Bogobe ba
me bo fedile.

Mmamoritshana o bona ntlo
ya bona.

6

II

Ke mang yo a
ntseng a ja bogobe
ba me?



Bogobe jole bo
bolelo thata.

Ijoo bo maruru
thata.



Jo bo siame
fela.

O utlwelala bogobe.

10

7



Letha:



Boithabiso

Khalara setshwantsho se sa dibera tse tharo. Batla leswana, llori,
tshupanako kgotsa wat̄ he, thai ya dikatsana, borat̄ he jwa meno le
kgetsana ya letsogo.




Morutabana: Saena

Letha

35

81 Moletlo wa botsalo



A re direng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Gompieno ke letsatsi la botsalo la ga Amo.

Rotlhe re a **opela** e bile re a bina.

Amo o **butswela** dikerese.

Re opa diatla.

Dijo ke ntletsentletse.



Letha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Mafoko a tlwaelo

tshameka
rotlhe
botsalo

tshameka	butswela	moletlo	opela
tshela	tswela	tlelapa	apole
tshaba	tswina	tlelase	apola



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



h h

H H



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Re a opela e bille re a binda.

Handwriting practice lines for the words 'Re a opela e bille re a binda.'



Kwala polelo ka ga setshwantsho

A re kwaleng

Handwriting practice lines for the sentence 'Kwala polelo ka ga setshwantsho'.



A re kwaleng

Leina la me ke _____.
Ke na le dingwaga di le _____.
Letsatsi la me la botsalo ke _____.

Morutabana: Saena

Letlha



	ela	tsh	aba	
	ou	tl	ola	
	ina	tsw	aya	
	ipa	th	aba	
	udu	kh	iba	



Medumo

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.

tsh	Otshameka le ngwana.
-----	----------------------

ng	Ke rata dipolamo.
----	-------------------

tl	O tlolatlola mo godimo ga tlou.
----	---------------------------------

th	A o bona thaba ele?
----	---------------------

kh	Khudu e gonyetsa tlhogo.
----	--------------------------



Boithabiso

Gatisa maina a dikgwedi mo khalentareng ya malatsi a botsalo. Morago o tlatse leina la gago mo kgwedding ya letsatsi la gago la botsalo. Tlatsa maina a ditsala tsa gago mo dikqweding tsa malatsi a bona a botsalo.

Khalentara ya Malatsi a batsalo

Ferikgong

Tlhakole

Mopitlwé

Moranang

Motsheganong

Seetebosigo

Phukwi

Phatwe

Lwetse


Diphalane

Ngwanaitseele

Sedimonthole

83 Ati le Amo ba a timela





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

mme	letsogo	nnete
mmaagwe	tsena	nne
mmino	tsala	nnipi

Mafoko a tlwaelo

tshameka
mme
ne

Kopolola ditlhaka.



i :

I I



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Re ne na ya kwaletamong.



Kwala polelo ka ga setshwantsho

A re kwaleng



A re kwaleng

Ke la bokae gompieno? Tsenya ✗ fa thoko ga leina la lona. Sekeletsa letsatsi la gago le o le ratang. Ke la bokae ka moso? Tsenya letshwao ✓ fa thoko ga leina la lona.

Sontaga		Mosupologo		Labobedi	
Laboraro		Labone		Labotlhano	
Lamatlhato		Sontaga			

Morutabana: Saena

Letlha



Ke letsatsi lefe la beke le o le ratang?



Thala setshwantsho go bontsha gore
o rata go dira eng mo letsatsing le.



A red-bordered rectangular frame with a blue arrow pointing to its top-right corner.




A re kwalenq

Labone



Medumo



Malatsi a a ne a wa mo khalentareng. A tlatse
mo diphatlheng tse di nepagetseng.

Mosupologo

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.

Sontaga

Labobedi

Labotlhano

Labotlhano

Lamatlhato	mediumo jaaka o supeditswe mo s
nt	Re tsene mo te nt eng.
tl	Ke tlaa reka seruiratwa.
kw	O ile kwa disorokising.
kh	Rametlae o rwele hutshe e boluu.
ng	Go na le lesea le le lelang.





Letha:



Boithabiso


Thusa Ati le Amo go ya gae ka pabalesego.



Morutabana: Saena

Letha

43




Re ya kwa serapeng sa diphologolo.

Dinonyane di a **opela** e bile di **phophotha** diphuka
tsa tsona.

Kwena e **robetse**. Tau e a rora.



Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



kwena	diphuka	robetse	opela
kwala	phophotha	senyetse	pela
kwano	phutha	gatsetse	pitse

Letha:

Mafoko a
tlwaelo

kwa
tsona
ya



A re
kwaleng

Kopolola polelo.

Re bona segwagwa.



Kwala polelo ka ga setshwantsho

Morutabana: Saena

Letha

45



A re kwaleng

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

dinonyane

kwena

tau



e robetse mo letsatsing.



phophotha diphuka tsa yona.



e a rora.



A re kwaleng

Leina la me ke


Phologolo e ke e ratang ke

e na le methaladi.



A re kwaleng

Kopolola ditlhaka.




j

J



Medumo

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.




phi

O apara moseso o ka phi rimane.



ny

Nonyane e phophotha diphuka tsa yona.




th

A o bona thaba ele?

r

Tau e a rora.



kh

Khudu e gonyetsa tlhogo.

Thusa bana go bona diphologolo. Fa o bona phologolo, kwala leina la yona ka fa tlase ga setshwantsho.

Boithabiso



kgabo

tlou

kwena

mmutlanyana




thutlwā

pitse e tilodi

segwagwa

khudu

kubu



87 Kwa polaseng



A re direng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng


Rotlhe re mo polaseng.

Rapolasa o **kgweetsa** terekere.

O **jwala** dinawa.

Re bona ma wi go **tswa** mo dikgomong.

Re bona mae go **tswa** mo dikgogong.



Letha:



Tiriso ya mafoko

Mafoko a tlwaelo

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

ke
re
tswa
mae

kgweetsa	tswa	rotlhe
kgwedi	tswaya	tlhopha
kgwebo	tsweetstswee	tlhoga



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



k k

K K



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Tswaya ka tswingya ya gago.



Kwala polelo ka ga setshwantsho

A re kwaleng



A re kwaleng

Leina la me ke _____.
Ke na le dingwaga di le _____.
Sekolo sa me ke _____.
Ke mo Mophatong wa _____.

Morutabana: Saena

Letlha

49



A re direng

Dira medumo e e dirwang ke diphologolo tsa polasa.
Tsala ya gago e fopholetse gore o phologolo efe.



A re kwaleng

Tlatsa ka mafoko a a tlogetsweng.

mosese


tlhaga

dipidipidi

bele


terekere

Rapolasa o kgweetsa



di thuma mo letamong.

Dikgomo di ja



Mosetsana o apere



o mo~ wa.

Rapolasa o letsat



Medumo

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.

tlh	Dikgomo di ja tlh aga.
kgw	Rapolasa o kgweetsa terekere.
tsw	Bana ba rata tswina.
t~ h	T~ hisi e tswa mo ma~ wing.
ng	Ke mang yo o opelang?








Letha:



A re direng

Thala mola go bontsha gore re bona eng go tswa mo
diphologolong tse.



Morutabana: Saena

Letha

51

89 Kwa disorokising



A re direng


Lebelela ditshwantsho. O bona eng?




dithuthuntshwane



tlou



tau



rametlae

bana



A re buiseng

Re tsene mo tenteng.

Sili e tshameka ka bolo.

Tau e re bontsha meno a yona.

Re opela borametlae magofi.





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

tlhaga	bontsha	tente	tsididi
tlhola	ntsha	nteletse	tsena
tlhotsa	ntshela	ntime	tsela

Mafoko a tlwaelo
tshameka yona opela



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



I

L



A re kwaleng

Kopolola polelo.

Re tsene mo tenteng.



Kwala polelo ka ga setshwantsho

A re kwaleng



A re kwaleng

Leina la me ke _____.
 Ke na le dingwaga di le _____.
 Ke batla go ya kwa _____.




A re direng

Thala phologolo e o e
ratang mo sekipeng
se. Kwala leina la yona
mo phatlheng e e
filweng.



A re kwaleng



Tlatsa ka di mo mafokong a gonne setshwantsho sengwe le sengwe se
bontsha dilo tse di fetang bongwe.



apole

kgomo

terekere



pidipidi

tlou

tau



Letha:




Medumo

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.



nt	Re tsene mo te nt eng ya disorokisi.
kw	Go dirwa metlae kwa teng.
ts	Ke tsene ka lekgolo la diranta.
tl	Ke batla go boela kwa teng.
ng	Lesea le le lelang le fiwa yokate.



Boithabiso

Golaganya ditlhaka go bona gore phologolo e ya disorokisi ke efe.




Morutabana: Saena

Letlha

55

91

Re ya kwa motshamekong wa kgwele ya dinao



A re buiseng


Gompieno ke Lamatlhatso.

Re ba bogela ba **tshwere** bolo

Ke **tshwere** lebebe le le tsididi.

Le **tshologela** mo diatleng. Ke a le **latswa**.

Re opela Bafana **diatla**.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Mafoko a tlwaelo

Bolo
jang
ba

latswa	tshologela	tshwere	diatla
tswaya	tshologa	tshwenyega	batla
tsweetsswee	tshotse	tshwene	letlapa



m m

Kopolola ditlhaka. A re kwaleng



M M



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Ke tshwere lebebe le le tsididi.

Kwala polelo ka ga setshwantsho

A re kwaleng



A re kwaleng

Leina la me ke _____.
 Ke rata go bogela _____.
 Ke rata go ja _____.



A re direng

Thala setshwantsho go bontsha motshameko o o ratang thata.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho sa gago.



A re kwaleng

Feleletsa dipolelo tse.



tlhapi

kwena



tsuane



sentsho

Se ke _____ .

Se ke _____ .

Se ke _____ .

Se ke _____ .

Setlhako se se

_____ .



tshwene



Letha:



Medumo

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.



ts	Kajeno go ts ididi.
kgw	O raga kgwele.
nk	O kwa lebenkeleng.
ntsh	O rwele setlhako se sentsho.
kw	Kwena e arametse letsatsi.

Bua ka ga metshameko e mebedi e mme o bolelele tsala ya gago gore e tshwana ka eng le gore e farologana ka eng.

Boithabiso



Jaanong batla mme o sekeletse dilo tse di mo setshwantshong. Tshwaya mabokoso fa o a bona.


bebetsididi	
lebanta	
setena	
tlhapi	

setlhako	
diporele tsa letsatsi	
tsuane	
folaga	

Morutabana: Saena

Letlha

93 Lebenkele la ditshamekisi




Re mo lebenkeleng la ditshamekisi.

Re bona dimpopo, diboloko le dikoloi.

Leba **tshwene** le **phazele**.

Re bona ditshamekisi tse dintsi.





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Mafoko a tlwaelo

bona rata dife

mpopo	tsebe	tshwene	ntshidila
mpepa	tsele	tshwara	ntsha
mpitsa	tsididi	tshwana	ntsho



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



n n

NN



A re kwaleng

Kopolola polelo.

Re atshameka e bile re a opela.



Kwala polelo ka ga setshwantsho

A re kwaleng



A re kwaleng


Leina la me ke _____.
 Ke na le dingwaga di le _____.
 Ke rata go tshameka ka _____.

Ditshamekisi tse ke di ratang



A re direng

Golaganya maronthorontho go bona gore setshamekisi se ke eng.



A re kwaleng

Kwala setshamekisi se ngwana mongwe le mongwe a se ratang. Dirisa mafoko a go go thusa.

mpopo

diboloko

thedibera

koloi

teroko

Amo o batla



Bongi o batla



Amo o batla




Lesea le batla



O na le



e khividu.



Dibuka tse di buisiwang:

Sala ditaelo morago mme o bope buka e ya
tse-di-segeletsweng. Tsamaya ka yona kwa gae mme
o e buisetse ditsala tsa gago le masika a gago.




Mongwe le mongwe
wa rona o tshwanetse
go aga ntlo.

Re tshwanetse
go itshireletsa
kgatlhanong le
phiri.

Ke tlaa aga ntlo
ya me fa.


4



Ijooo! Go
bolelo!

Ba baya pitsa ka fa tlase ga
tafole.

13



Ga re boife phiri e kgolo e e
bosula, phiri e kgolo e e bosula,
phiri e kgolo e e bosula.

16



Dikolotswana tse tharo




1



Ijoo! ijoo! Ke tshabela ruri.

14



Re tshwanetse go tlhokomela phiri e kgolo e e bosula.

Ke tshwerwe ke tlala thata.
Dikolobe tseo di bonala di le monate.
Ke tlaa di ja ka dijo tsa dilalelo.

Phiri e bona dikolotswana. E tshwerwe ke tlala thata. E batla go di bolaya e di je.

3



Sala sentle, mma.

Re itumetse.

Re ya go nna mo dintlong tsa rona.

Dikolotswana tse tharo di tswa mo gae. Di tshwanetse go ikagela dintlo tsa tsona.

2



Ga re boife phiri e kgolo e e bosula.

Mme phiri ya tshaba, ya tshabela ruri. Ya se ka ya tlhola e boa.

15

Ka pele, bedisa
metsi.




Dikolotswana di baya pitsa ya
metsi mo setofong mme phiri
e fologela ka tshemene. Pule o
potologa pitsa e e mo molelong.

12

Ke tlaa aga ntlo ya
me ka bojang. Go
tlaa nna bonako
thata. Morago
ke tlaa kgoni go
tshameka.

5



Phiri e hemela kwa godimo thata
mme e butswela ntlo gore e
wele fa fatshe. Kolotsana e
tabogela kwa go abuti wa yona
kwa ntlong ya dithobanyane.

8



Phiri e hemela kwa godimo thata
mme e butswela ntlo gore e wele
fa fatshe. Kolotsana e tabogela
kwa go ausi wa yona kwa ntlong ya
ditena.

9



Ke tlaa aga ntlo ya
me ka dithobanyane.
Go tlaa nna bonako
thata. Morago
ke tlaa kgoni go
tshameka letsatsi
lotlhé.

E-e, nnyaya, nnyaya!

Phiri e hemela kwa
godimo, e hemela
kwa godimo, e
hemela kwa godimo
thata. Mme kousu
ya gago ga e we.
Morago e palama mo
marulelong.


6

II

Kolotswana,
mpulele.



10



Ke tlaa aga ntlo ya
me ka ditena. Go
tlaa tsaya nako e
telele thata. E tlaa
tia.

7




Letha:



Medumo

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.

tl	Lesea le tshameka ka tl ou.
mp	Ba reka mpopo.
kh	O kgweetsa teroko e khividu.
gw	Fred ke segwagwa.
ts	Ke tshotse lebebe le le tsididi.



Boithabiso

Thusa go phepfatsa. Aroganya dilo tse go ya ka dimmanki tse di nepagetseng. Thala mola go tswa mo selong sengwe le sengwe go ya kwa mmanking o o nepagetseng.



Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?




Amo o a lwala.




A re buiseng



Mmaagwe o mo isa kwa tleliniking.



Ngaka e tlhatlhoba Amo.



Ke a leboga Mma.

Ngaka ya re Amo a nne mo bolaong.



Lethla:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Mafoko a tlwaelo

robala
kwa
mmaagwe

setse	tleliniki	robetse ^{ng}	ngaka
tshwanetse	tlaa	tleliniking	ngala
robetse	tlala	mmung	ngapa



O O

O O

Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



A re kwaleng

Kopolola polelo.

Amo o ile kwa ngakeng.



A re kwaleng

Thala setshwantsho ka ga motsi wa fa o ne o lwala. Morago o kwale polelo ka ga setshwantsho sa gago.

Handwriting practice lines for the sentence above.

Handwriting practice lines for the sentence above.

Morutabana: Saena



Lethla

69



A re direng

Nomora ditshwantsho go bontsha tatelano e e nepagetseng.



A re kwaleng

Direla mongwe yo o
itseng gore o a lwala
karata ya, "O fole."





Lethla:



Medumo

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong. Tsenya khutlo kwa bokhutlong jwa polelo nngwe le nngwe.



tleliniki	Amo o ile kwa tleliniki ng
lwala	O ne a lwala
nwa	O tshwanetse go nwa dipilisi
tshwanetse	Amo o tshwanetse go robala
o	O fodile

Thala mola go golaganya ditshwantsho tse le lefoko le le nepagetseng le le nang le **ng**.

Boithabiso








A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?

Leino la me le a opa.

A re ye kwa
ngakeng ya meno.

A re buiseng

O se ka wa ja
dimonamone.borat ~ he jwa
menosesepa sa
menoGakologelwa gore o tshwanetse
go gotlha meno a gago letsatsi
le letsatsi.Ke a leboga. Ke
ikutlwa botoka.



Lethla:




Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Mafoko a tlwaelo

a
kwa
gago

ngaka	mmaagwe	gotlhā
lelang	mmung	tlhapa
opelang	mmona	tlhogā



p p

Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



P P



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Amo o ile kwa ngakeng ya meno.



A re kwaleng

Thala setshwantsho ka ga ka moo o tshwanetseng go tlhokomela meno ka teng. Morago o kwale polelo ka ga setshwantsho sa gago.

(Handwriting practice lines)

(Handwriting practice lines)

Morutabana: Saena



Letlha

73



A re bueng

Ditshwantsho tse di re bolelela gore re dire eng? Bua le tsala ya gago ka ga se.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga tse pedi tsa ditshwantsho tse.




Lethla:



A re kwaleng


A go na le l kgotsa 2? Khalara boloko e e nang le lefoko le le siameng.




katse dikatse




segwagwa digwagwa




pidipidi dipidipidi



leino meno



seatla diatla




lonao dinao



Boithabiso

Thusa Amo go batla
tsela ya go ya kwa
ngakeng ya meno.
Thusa Amo go batla
tsela ya go ya kwa
tleliniking.



Morutabana: Saena

Lethla

101 Pabalesego ya tsela



Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



Leba kwa molemeng.




Leba kwa mojeng.



Leba kwa molemeng gape.



Morago o kgabaganye.



O tshwanetse go leba matlhakore oomabedi
fa o kgabaganya.

Ema, leba kwa molemeng le kwa mojeng.

Leba kwa molemeng **gape**.

Morago o kgabaganye.





Lethla:



Tiriso ya mafoko

Mafoko a tlwaelo

gape
le
leba

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

kgabaganya	tsela	fa	aga
kgopa	tsena	fodile	gape
kgetse	tsala	fela	goga



q q

Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



A re kwaleng

Kopolola polelo.

Q Q



Morago o kgabaganye.



A re kwaleng

Thala setshwantsho ka ga go kgabaganya mmila. Morago kwala setlhogo sa setshwantsho sa gago.

(Handwriting practice lines)

(Handwriting practice lines)

Morutabana: Saena

Lethla

77



A re direng

Khalara mabone a diroboto. Fa thoko ga mmala mongwe le mongwe, kwala leina la ona. Morago bua gore mmala oo o go bolelela eng. Tlatsa mafoko a mo diphatlheng tse di nepagetseng.

tsamaya


leta

ema



Leina la mmala

O tshwanetse go dira eng fa o bona mmala o?



Medumo

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong. Tsenya khutlo kwa bokhutlong jwa polelo nngwe le nngwe.

ema

fa

o

kgabaganya

molema

Re leba kwa moleme ng le kwa mojeng.

Leba pele o kgabaganya

Ema fa lebone le le lehibidu

Kgabaganya fa lebone le le letala

O na le ntšwa ya gagwe





Lethla:



A re bapiseng

Golaganya lefoko le letshwao la tsela le le nepagetseng.



bana ba a
kgabaganya

ema



fapogela
molemeng

fapogela mojeng



ga go tsenwe

dibaesekel ga
di a letlelelwa



Morutabana: Saena

Letlha

79

103 Dipalangwa



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?




A re buiseng

Mme Zitha
o kgweetsa
Gauterena.

Terena e lebelo
thata.

Ke ya sekolong
ka bese.

Ke palama kwa
boemelong jwa
bese.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

thata	thusa	thipa	terena
thari	thero	thapa	thata
thaba	thelela	thopa	tonki



Letha:



A re kwaleng

Kopolola ditlhaka.



Mafoko a tlwaelo

ya
kgona
thata

r r

R R



A re kwaleng

Kopolola polelo.

O kgweetsa Gauerenda.



Morutabana: Saena


Letha

104 Go ja nala



A re direng

Sega mefuta e e farologaneng ya dipalangwa. Morago o di kgomaretse mo diphatlheng tse di nepagetseng mo ditshwantshong tse.





Letha:



Morutabana: Saena

Letha

83

105 Molelo



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

O **tsamaetse** kwa lebenkeleng.

Ke bone molelo mo lebenkeleng.

Boraditimamolelo ba **sianetse** kwa molelong.

Ba **dirisitse** llere e telele le lethompo le leleele.





Lethla:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Mafoko a tlwaelo

morago
kile
molelo

thaisitse

tlhatswitse

tlotse

eleditse

tshotse

beditse

sianetse

tsamaetse

dirisitse



Kopolola ditlhaka.



S S

S S



A re kwaleng


Kopolola polelo.

Ba sianetse kwa molelong.



A re kwaleng

Thala setshwantsho ka ga
setimamolelo. Morago kwala polelo ka
ga setshwantsho sa gago.



Morutabana: Saena


Lethla

85




A re direng

Bua le tsala ya gago ka ga se se diragalang mo ditshwantshong tse.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga ditshwantsho tse.



Medumo

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong. Tsenya khutlo kwa bokhutlong jwa polelo nngwe le nngwe.

tse	Ba siane tse kwa molelong.
tse	Re tsamaetse kwa lebenkeleng
tse	O mo segetse borotho
tse	Ke tloletse kwa godimo le kwa tlase
tse	O ragetse bolo kwa kgakala






Lethla:



Boithabiso

Thusa boraditimamolelo go bona molelo.




Morutabana: Saena

Lethla

87

107 Kwa sekolong




Maabane Amo o **tsamaetse** kwa lebenkeleng le Bongi.

Ba **tshameketse** mo lepatlelong.

Ba **tlodile kgati**.

Ba **tlhatswitse** diaparo tsa bona.

Ba **eleditse** maungo a morara.





Lethla:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Mafoko a tlwaelo

tlodile

bonetse

tlhatswitse

rate tse	tlodile	ele ditse
tsama tse	godile	gat setse
tshameke tse	robile	bin tse



t **t**

Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



T **T**



A re kwaleng

Kwala dipolelo tse pedi ka ga ditshwantsho.



A re kwaleng

Thala setshwantsho go bontsha gore o rata eng kwa sekolong sa gago. Morago o kwale polelo ka ga setshwantsho sa gago.



A re direng

Thala setshwantsho sa tsala ya gago ya kwa sekolong. Morago o kwale polelo ka ga gore ke eng o e rata.



A re kwaleng



Lebelela ditshwantsho tse. Morago o tlatse gore bana ba dira eng kwa sekolong. Dirisa mafoko a go go thusa.

opelang

buisang



kwalang

tshamekang



Amo ke ena a _____.

Bongi le Amo ke bona ba _____.



Ati ke ena a _____.

Jabu ke ena a _____.



Lethla:



Boithabiso

Thala mola go ba supetsa tsela.

Ke batla
dimonamone.



Jabu

Ke a lwala.



Amo

Leino la me
le a opa.



Ati

Ke batla go
ithuta.




Bongi




SEKOLO



LEBENKELE



NGAKA YA MENO




BOOKELO



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?




A re buiseng

Re tshameketse kgwele ya dinao
ka bonako.




Re dirile tirogae.



Morago re tlhapile.



Ke borašitsemeno.



Morago ke robetse.





Lethla:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Mafoko a tlwaelo

re
morago
gago

goditse	tlhapile	borašitse
robetse	apeile	gatsetse
tshotse	bakile	leditse



A re kwaleng



u u

U U



A re kwaleng

Kwala dipolelo di le 3 ka ga se o se dirileng kwa sekolong maabane. Thala setshwantsho sa sengwe (l) sa dilo tse.



A re kwaleng

Kwala dipolelo tse pedi ka ga ditshwantsho.

Handwriting practice area for the letters 'u' and 'U'.

Morutabana: Saena

Letlha

93



Letha:



Medumo

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswa mo sekaong. Tsenya khutlo kwa bokhutlong jwa polelo nngwe le nngwe.



ile	Maabane ke ne ke ile kwa sekolong.
ntebisitse	Ntšwa e kgolo e ne e ntebisitse.
tloletse	Ke tloletse mo lebokosong.
nthusitse	Tsala ya me e nthusitse.
tabogetse	Ke tabogetse kwa sekolong.





Tiriso ya mafoko

Tlhaola mafoko a go ya ka medumo e e totobaditsweng mme
o a kopololele mo mabokosong a medumo a a nepagetseng.



phala

thusa

thebe

philo

nkoma

tsebe

tleloko



phephenh

nko

tsala

tlaya

thata

segwagwa

gwaya


phala

gwanta

tsere

nkopa

tlala



ph

th

ts

tl

nk

gw




Dibuka tse di buisiwang:

Sala ditaelo morago mme o bope buka e ya
tse-di-segeletsweng. Tsamaya ka yona kwa gae mme
o e buisetse ditsala tsa gago le masika a gago.




Letsatsi lengwe tswina ya ga Poo e ne ya fela. A latswa marago a pitsa ya gagwe mme tlhogo ya gagwe ya palelwa ke go tswa.

4




Kajalo, Bera Poo a nna mo mosimeng sebaka sa beke e le nngwe. O ne a palelwa ke go tsena kgotsa go tswa.

13




Poo a tswa ka lebelo. O ne a dira eng? A tabogela go bona tswinanyana. Mpa ya gagwe e ne e dumaduma.


16



1




Tlaya ke go
buisetse kgang.



Ditsala tsa me ke tse.

14

3



Leina la me ke Winnie Poo. Ke
rata go ja tswina.

O se ka wa tshwenyega. Ka
bonako o tlao bo o thusegile.

Mpa ya ga Poo e aga e tshwerwe
ke tlala ya tswina.

Ditsala tsa ga
Poo di bonala di
mo etela letsatsi
lengwe le lengwe.
Bongi le Chris ba
mmuisetsa dikgang.


2

15

Thusang! Ke sotlhometse.

Bolelela Mmutla nyana gore a go kgarametse.

Goga!



12

Thusa! Ke palelwa ke go tswa.

Sematla ke wena sa bera.

Wena bera o a tshegisa.

Letsatsi le lengwe Poo a palama setlhare go ntsha tswina mo phagong ya dinotshe. Kala ya robega mme a palelwa ke go fologa mo setlhareng.

5

Ke batla go etela Mmutlanyana. O na le tswina e ntsi thata.



8

Gompieno Poo o ile go etela Mmutla mo mosimeng wa ona. O ne a palelwa ke go tsena ka lebati.

9



A re thuseng Poo!
Dinotshe di ya go
mo loma.

Pop the balloon and
you will come down.

Letsatsi lengwe le lengwe Poo
o ne a le mo mathateng.

6




Ke rata tswina e. Ke
jele mabotlolo a le
lesome fela a yona.

O feditse tswina ya me
yotlhé. E fedile fedifedi.



Poo o jele tswina yotlhé ya ga
Mmutlanyana. Mpa ya gagwe
e ne e tletse, tsi.

10



Thusang! Ke palelwa ke
go tshabela dinotshe.

7



Letha:



A re direng

Thala se o ratang go se dira le ditsala tsa gago
mme o kwale dipolelo di le 2 ka ga sona.



Handwriting practice area with a green dotted border. A pencil icon is at the bottom left.

Handwriting practice area with three blue horizontal lines and a yellow border.

TEACHER: Sign

Date

101



113 Maemo a bosa



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



Letsatsi le le mogote

Letsatsi le le tsididi



Letsatsi le le phefo

Letsatsi le pula e e nang



Lethla:



A re buiseng

Bao ba **thumang** ba ja monate, ba thuma mo letsatsing.
Pula e e **tshologang** e kolobeditse lefatshe, a re tshamekeng.
Gompieno re mo **serameng**, tswela kwa ntle o bone pholo.
Phefo e a **phepheula** mme hutshe ya me e phaphaletse ...



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

serame ng	letsatsing	phefo	hutshe
thumang	tshamekeng	phepheula	lefatshe
tshologang	nang	phenyo	metshe

Mafoko a tlwaelo

ja
thuma
letsatsi



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng

V V

V V



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Go thuma go monate.



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa maemo a bosa a o a ratang. Morago o kwale polelo ka ga setshwantsho.

Morutabana: Saena

Lethla



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho sengwe le sengwe.



A re kwaleng

Dirisa mafoko a go feleletsa dipolelo.

mogote

tsididi

pula

phefo



Jabu o rata fa go le

Bongi ga a rate fa go na

Amo o fofisa khaete fa go le

Jabu le Amo ba rata go thuma fa go le

Gompieno maemo a bosa a



Medumo

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong. Tsenya khutlo kwa bokhutlong jwa polelo nngwe le nngwe.



ng	Ke pula e na ng.
ts	Go tsididi o ka re letsatsi le ka tlhaba
ph	Phefo e phepheula mesese
kh	Phefo e fofisa khaete ya me
nk	O tabogetse kwa lebenkeleng



Lethla:



Boithabiso

Sekeletsa diaparo tse o di aparang fa pula e na **ka bohibidu**.
Sekeletsa diaparo tse o di aparang fa go le mogote **ka boluu**.
Sekeletsa diaparo tse o di aparang fa go le tsididi **ka botala**.
Morago o thale mola go tswa kwa diaparong go ya kwa mafokong a a nepagetseng.



jeresi



dibutshu



baki



dirampheetshane



bolouse

sekhafo



borokgwe jo
bokhutshwane

jase ya pula



borokgwe jo
boleele

sekipa




paka ya go thuma



borokgwe jo
boleele

dittlelaflo



sekhethe

diporele tsa
letsatsi



hutshe



hutshe ya
letsatsi

jase





Bongi le Amo ba tshwerwe ke pula ya **matlakadibe**.

Phefo e ba tshositse.

E ba phepheulela kwa ntlong.

Ba metsi.

Ga ba **phepa** le e seng. Ba tsena ba **iphitlha**.

Ben o **tlaa** ba fa **maatla**.





Lethla:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

tsena	tlaa	phepa
tshositse	maatla	iphitlha
setse	matlakadibe	phefo

Mafoko a tlwaelo

le
taboga
bona



W W

Kopolola ditlhaka.



A re kwaleng



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Bametsi gonne ba netswe ke pula.



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa pula ya matlakadibe.
Kwala dipolelo di le tharo ka ga setshwantsho sa gago.

Morutabana: Saena

Lethla



A re direng

Feleletsa ditshwantsho tse mme morago o tlatse ka
mafoko a a nepagetseng. Dirisa mafoko a go go thusa.




Ke dikgakologo.
apere mosese o mosweu.

o
ba
bona



Pula e a na.
na le
mokgele o o botala le bohibidu.



Go mogote.
bebetsididi.



Go tsididi.
dihutshe tse di boluu.



Letha:



A re kwaleng

Buisa dipolelo, morago o tlatse ka mafoko jaaka o supeditswe mo sekaong. Tsenya khutlo kwa bokhutlong jwa polelo nngwe le nngwe.

O	O na le mose s e o o serolwana
Ba	na le dintšwanyana
Ke	mosimane
Ba	tshameka kgwele ya dinao



A re kwaleng

A o mosimane kgotsa o mosetsana?

mosimane

mosetsana

Ke

_____.



Boithabiso

Lebelela tšate e e fa tlase. E buise le tsala ya gago. Ditshwantsho tse dinnye di kaya eng?

Mosupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labotlhano

Bua le tsala ya gago mme o arabe dipotso tse. Morago o kwale dikarabo tsa gago.



Ke letsatsi lefe le go neng go le letsatsi?	_____
Ke letsatsi lefe le go neng go le diphefo?	_____
Ke letsatsi lefe le go neng go le maru le diphefo?	_____
Pula e nele ka letsatsi lefe?	_____


Thala maemo a bosa a malatsi a sekolo a matlhano a a latelang. Simolola ka letsatsi la gompieno mme o tswelele go fitlhia tšate e tlala.

Mosupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labotlhano

Morutabana: Saena

Letlha

109




Re na le tshingwana ya merogo.

Re **ja** go **tswa** mo tshingwaneng.

Re **jwala** dinawa le digwete.

Re bona mae go **tswa** mo dikgogong.





Lethla:

Mafoko a tlwaelo



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

tswa	jwala	kgogo
tswela	jwa	kgarametsa
tswaka	dijwalo	kgala



re
tswa
naya



X X

Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



X X



A re kwaleng

Kwala lenaneo la merogo e e tlhogang e o e bonang mo setshwantshong.



A re kwaleng

Sekeletsa leungo ka bohibidu le merogo ka boluu. Morago o kwale polelo ka ga leungo le o le ratang kgotsa morogo o o ratang.



Morutabana: Saena

Lethla

III



A re direng

Bua le tsala ya gago ka ga se
Amo le Bongi ba se dirang.



A re kwaleng

Buisa dipolelo, morago o tlatse ka mafoko jaaka o supeditswe mo sekaong.
Tsenya khutlo kwa bokhutlongjwa polelo nngwe le nngwe.

jwala

nosetsa

t ~ hisi

ditala

bojang

Bongi le Amo ba jwala digwete le dinawa.

Dijwalo di _____

Ba sega _____

Ba bona _____ go tswa mo mašwing

Ba _____ dijwalo tsa bona letsatsi le letsatsi



Lethla:



A re kwaleng

Tlatsa ka mafoko a a tlogetsweng.

digwete

ditamati

dinawa

Bongi le Amo ba jwetse



le



.



Gape bajwala




.



A re direng

Sega ditshwantsho tse kwa tlase ga tsebe mme o di beye mo mafelong a a nepagetseng mo tšhateng e. Morago o bala gore go na le ditshwantsho di le kae mo setlhopheng sengwe le sengwe. Kwala dikarabo tsa gago kwa tlase ga kholomo nngwe le nngwe.

							=	
							=	
							=	
							=	



Morutabana: Saena


Lethla

113



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?





Lethla:




A re buiseng

Re bona tlou e kgolo.

Tau e na le meno a magolo.

Lengau le taboga ka bonako thata.

Digwagwana di apharuma f a mebutlanyana e sianasiana
ka fa tlase ga **tlhaga** mo **sekgweng**.



Mafoko a tlwaelo


meno
na
thata
ka



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo
bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

lengau	segwagwa	tlhaga	sekwa
lenga	gwanta	tlhoga	kgwedi
ngala	segwa	tlhapi	akgwa



Kopolola ditlhaka.




y y

Y Y



A re kwaleng

Kwala ka ga se o se bonang mo setshwantshong.





A re direng

Naya maina a dikarolo tse di farologaneng tsa diphologolo. Dirisa mafoko a go go thusa.

leoto



selopo

mogatla

tsebe

leitlhlo

molomo




A re kwaleng

Phologolo nngwe le nngwe e na le tse kae? Tlatsa dipalo.

Tlou

maoto	<hr/>
matlhlo	<hr/>
ditsebe	<hr/>
mogatla	<hr/>
selopo	<hr/>
molomo	<hr/>



Mmutlanyana

maoto	<hr/>
matlhlo	<hr/>
ditsebe	<hr/>
mogatla	<hr/>
selopo	<hr/>
molomo	<hr/>





Lethla:



A re kwaleng

Buisa dipolelo tse, morago o tlatse mafoko jaaka o filwe sekao.
tsenya dikhutlo kwa bokhutlong jwa polelo nngwe le nngwe.

Re tsamaya ka **bese** fa re ya go bona diphologolo.

Bese _____ e kwa serapeng sa diphologolo.

Re _____ kwa gae.

Morago tau e tebisitse _____.

Re bona tau e _____.

bese

kgolo

phala

boela


ya



Boithabiso

Feleletsa go thala
setshwantsho se. Tshwaya
dilo tse o setseng o feditse
go di thala.

Thala letsatsi.	<input checked="" type="checkbox"/>
Thala kwena mo nokeng.	
Thala khudu gaufi le letlapa.	
Thala dipidipidi tse 3.	
Thala phala e nwa metsi.	
Thala tau gaufi le sekgwae lebeletse phala.	



Morutabana: Saena

Lethla

117



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?




Ke selemo.



Ke dikgakologo.



Ke mariga.



Ke letlhhabula.



A re buiseng

O rata setlha sefe?

Ke a tetesela mariga.

Ke rata selemo.

Ke tabogela kwa letamong.

Ke rata go **thuma**.Ke **ikhutsa** ka fa tlase ga **setlhare** se setala.



Lethla:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Mafoko a tlwaelo

ke
go
rata

ikhutsa	thuma	setlhare	ditsuane
khuma	thiba	tlhotlheregga	letsatsi
khiba	thaba	tlhapi	ditsala



Z Z

Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



Z Z



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Ke thuma ka selemo.



A re kwaleng

Thala setshwantsho ka ga setlha se o se ratang. Morago o kwale polelo ka ga setshwantsho.



Morutabana: Saena

Lethla

119



A re direng

Lebelela khalentara mme morago o bue le tsala ya gago ka ga se o se bonang.


Ngwanaitselle

Sontaga	Mosupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labotlhano	Lamatlhatsa
I	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					



A re kwaleng

Kwala dikarabo tsa dipotsa tse.



Khalentara e ke ya kgwedi mang?

Kgwedi e e na le malatsi a le makae?

Letsatsi la ntsha ke mang?

Letsatsi la bofelo ke mang?

Go na le Disontaga di le kae?

Go na le Bolabotlhano ba le kae?



Lethla:



A re kwaleng

Buisa dipolelo, morago o tlatse ka mafoko jaaka o supeditswe mo sekaong. Tsenya khutlo kwa bokhutlong jwa polelo nngwe le nngwe.

Re thuma ka **selemo**.

Go tsididi fa e le

selemo
mariga

Matlhare a tlhotlhorega ka

Lamat/hatso

Mamphorwana a thuthuga ka

dikgakologo

Ga re ye sekolong ka



Boithabiso

Diphologolo ke ditshedi. Dijwalo le tsona ke ditshedi. Dilo tsotlhe tse di tshelang di tlhoka mowa, dijo le metsi go tshela. Bolelela tsala ya gago gore ke ditshedi dife tse di mo setshwantshong se. Di sekeletse.



Jaanong tlatsa gore ke setlha sefe se se bontshiwang mo setshwantshong.



Morutabana: Saena


Lethla

|21



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng


Šaka e na le meno a magolo.

Tlhapi e nnye e iphitlha mo mafikeng.

Dolofini e tswela kwa ntle fa e batla mowa.

Oketopase e na maoto a le 8.

Leruarua ke phologolo e kgolo thata mo lewatleng.





Lethla:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

tswa	tlhapi	tlhaka	kgolo
tswala	tlhapa	tlhotsa	kgala
tswela	tlhola	tlhatswa	kgesa




Mafoko a tlwaelo

nnye
batla
kgolo
mo



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Šakae tshikinya sekepe.



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa phologolo ya lewatle.
Morago o kwale polelo ka ga setshwantsho.

Morutabana: Saena

Lethla

123



A re direng



Ke eng?



A re kwaleng

Feleletsa dipolelo tse. Tsenya khutlo kwa bokhutlong jwa polelo nngwe le nngwe.


sekepe

tlhapi

tlhapi ya jeli

tlhapinaledi

šaka



Se ke

Se ke

Se ke

Se ke

Se ke



Lethla:




Medumo

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.

š	S aka e tshikinya sekepe.
tšh	Tšhisi ke sejo se se siameng.
ng	Ke eng sele?
th	Ke adima thobane eo.
kh	Ke bone khudu mo segotlong.



Thusa bana go tshwara tlhapi. Mo phatlheng e e fa tlase, kwala gore ke mang yo o tshwereng tlhapi.




Morutabana: Saena

Lethla





A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?

Ke batla go
bona lefatshe.

A re buiseng


Ditlou tsotlhedi ne di ja. Tlowana Bubu a tsamaela kgakala le balelapa la gaabo. A tsamaya, a tsamaya, a tsamaya. Ga a ka a ba utlwfa ba mmitsa.

A naa ke tau? A ke
mongwe wa losika lwa lona?Nnyaya. Ga o na meno
a magolo. Ga o kgone
go rora. Tsamaya o ye
kwa go mmaago.A naa ke kubu,
a ke mongwe wa
lona?Nnyaya. Ga o kgone go
thuma. O tshwanetse
go ya kwa go mmaago.

Jalo gee, a kgokologela
kwa nokeng. Morago
Bubu a kopana le kubu.



Lethla:



A nna a tsamaya jalo go fitlha a
kopana le thutlwa. A lebelela kwa
godimo, a leba thutlwa kwa godimo.

Mme a tsamaya a bo a tsamaya
go fitlha a thulana le khudu. A
lebelela kwa tlase, kwa tlase kwa
go khudu.



Bubu a simolola go lela. A
tsamaya a bo a tsamaya mme
ka bonako a kopana le phala.



Bubu a leba kwa godimo mme
a bona nonyane e kgolo mo
setlhareng.



Mme morago Bubu a iphitlhela a
le esi. Moragonyana fela ga foo a
bona lengau mo sekqweng. Lengau
le ne le taboga ka lebelo thata.

**Nnyaya. Ga o na
methaladi. O tshwanetse
go ya kwa go mmaago.**

**Morago
Bubu a bona
pitse e tilodi.**





Lethla:

Atamela gore ke tle ke go
bone sentle.


A naa ke mongwe
wa lelapa la
gago?

Bubu, ngwana wa me!
O ntse o le kwa kae?



Kwena e ne e batla go dira
Bubu dijotshegare tsa
yona.

Fela morago ga foo mmaagwe Bubu a
bona lesea la gagwe. A gogela Bubu kwa
ntle ga noka ka mogatla wa gagwe.



Ke nna tlou.

Bubu a se ka a
tlhola a katoga
balelapa la gaabo.
A itse gore ga se
tau kgotsa kubu.
Ga se thutlwa
kgotsa khudu
kgotsa phala. Ga
se nonyane kgotsa
lengau kgotsa
pitse e tilodi. Gape
ga se kwena.
Ena ke Bubu, mme
ke mongwe wa
losika lwa ditlou.

Morutabana: Saena

Lethla

129



O kgethegile.

Mmele wa gago otlhe o kgethegile.



Mmele wa gago ke wa gago!



**OPE A SE
KAA
TSHWARA
MAPELE A
GAGO.**

**O tshwanetse go bolelala mongwe fa motho
ope fela a tshwara mapele a gago.**

**O tshwanetse go bolelala mongwe
fa motho ope fela a re o dire dilo
tse o sa di batleng.**

**O ka leletsa mang go
bona thuso:**

Child Line: 0800 05 55 55

SAPS Crime Stop: 086 00 10111

SAPS Emergency Number: 10111

Life Line: 0861 322 322

Child Protection Unit: 012 393 2359/2362/2363





tsebe 3

Katse e na
le peba.

tsebe 7

O ka re ke ka
bo ke na le tlhapi.

tsebe 11

Go maruru mo
mmung.

tsebe 15

Ruri re rata go
dula mo mmung.

tsebe 19

Re tlola thata.
Ben o a thiba.


tsebe 23

O kwa lebenkeleng.



tsebe 27

Ba buisa buka
e kima.





Cut out the circle on the elephant's face and put your finger through to form the trunk.



Finger puppets:
Cut out the finger
puppets on the solid
black lines and fold on the
dotted lines. Now glue on
the back where shown to
form a finger puppet.

